



## Replacement Sheet

17 ATGGTTATTAAACCGTAACAACACTCCGAGTGTAAATACAATTAAACGCCTGA 66  
 172 ..... ATGGT 176  
 67 TGATAGAGTAACGCCTGATGATAAAGGTGAATATCAACCCGTTGAAAAGC 116  
 177 TATACAATTAAACACCTGATGATAGAAGTGGATATCCACCCGTTGAAAAGC 226  
 117 AAATAGCGGGAGATATAATACGTGTACTAGAATTCAAGCAAACAAATGAA 166  
 227 AAATAGCAGGAGATATAGTACGTATACTAAACTTAAGCAAACAGATGAG 276  
 167 AGTCATACAGGATTGTATGGAATTGCATATCGAGCTAAGAAAAGTAATAAT 216  
 277 GGTCAACAGCATCATGGAATTGAATATCGAGCTAAGAAAATAATATT 326  
 217 AGCATATGCTTAGCGGTAAGTGGTATTCTATAATGTCTCTCAACTTCCAG 266  
 327 AGCTTACGCTTGGCTGTAAGTGGTATTCTATAATGTATCTAAACTCCTG 376  
 267 AAGACTATTATAAAAATAAGGATAACACAGGTAGAATTATCAAGAATAC 316  
 377 ATGACTATTATAAGAATAAAGAGACTGCTGAGAGAATTATCAAGAATAT 426  
 317 ATGTCTAATCTTCTGCACATTGGGTGAGAATGGTGTCAAATTTC 366  
 427 ATGTCTAATCTTCATCTGCACATTAGGTGAAATGGTGTCAAATTTC 476  
 367 TAAAGATATGGCAAATGATTTACCCAGAACGAACTGGAGTTGGAGGTC 416  
 477 TAAAGATATGGCAAATGGTTTATAAGAATGAACTGGAGTTGAAGGTC 526  
 417 AACGTCTTAAAAATACTGGATATTCTGATCTTGAGAATAAACTATTG 466  
 527 AATATCCTCAAAACATTGGAATGTTCTGAGCTTGAAATAACCATG 576  
 467 GAAGATTATTCAAGATGAAGATAAATTATTAGCACTATATTCTTGTTC 516  
 577 AGTGCTTATTCAAGATGACGATAAATTATTAGCACTATATTCTCTGT 626  
 517 ACAAGAACTTCCAATGGAGGCAAATCAACAATCAAATGCAGCAAATTTT 566  
 627 ACAGGAAATTCCACTGGAGGAAAATCAACAATCAAATGCCGCAAGATTG 676

Figure 6A

## Replacement Sheet

567 TTAAAGTAATTGATTTTACTTATCTTATCTGCTGTAACATCACTGGGA 616  
||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  
677 TTAAATTAATTGATTCTTATTTACCTTATCTGCTGTAACCTCACTGGGA 726  
| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  
617 AAAAGGATTTTCAAAAAATTTTACAATGGCTAGAAACTAAATCATT 666  
| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  
727 AGGAGGATTTTCAAAAAACTTTACAATGGATTAGAGGCTAAATCATT 776  
| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  
667 AGAGAATTATATTGAGAGAAAAAACTTTCTAAACCTTCTTCGACCAC 716  
||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  
777 AGAGAATTATATTGAGAGAAAAAACTTTCTAAACCTTCTTCGACCAC 826  
| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  
717 CGCAGAAGTTACCTGATGGCAGAACAGGCTACTTGGCCGGTCCAACAAAA 766  
||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  
827 CGCAGAGATTACCTGATGGCAGAATAGGTTATTGGCTGGACCAACAGAA 876

**Figure 6A -**  
**Continued**